

Na osnovu ~lana 12. stav 1. ta~ka c) i ~lana 18. stav 1. ta~ka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04), Skup{tina Kantona Sarajevo, na sjednici odr`anoj 19. novembra 2008. godine, donijela je

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZA[TITI KULTURNE BA[TINE

^lan 1.

Iza ~lana 7. Zakona o za{titi kulturne ba{tine ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 2/00), dodaje se ~lan 7 a koji glasi:

"^lan 7 a

Pod dobrom ba{tine smatra se i dobro prirodnog naslije|a koje ~ini cjelinu sa nepokretnim dobrima iz ~l. 5. i 6. ovog zakona.

Na dobro prirodnog naslije|a iz stava 1. ovog ~lana primjenjuju se i propisi o za{titi prirode.

U slu~aju da odredbe ovog zakona ili propisa donesenog na osnovu ovog zakona nisu u skladu sa propisima o za{titi prirode, primjenjuje se propis kojim se utvr|uju stro`ije mjere za{tite dobara prirodnog naslije|a."

^lan 2.

Iza ~lana 8. dodaje se ~lan 8 a koji glasi:

"^lan 8 a

Za{tita dobara kulturne ba{tine vr{i se u cilju:

- a) o~uvanja kulturnih dobara u izvornom stanju radi njihove predaje budu}im nara{tajima u o~uvanom stanju,
- b) stvaranja uslova za njihovo ~uvanje u izvornom stanju,
- c) sprje~avanja svake radnje koja direktno ili indirektno ugro`ava dobro ba{tine ili bi mogla promijeniti njegovo izvorno svojstvo,
- d) revitalizacije i stvaranja uslova da kulturna dobra slu`e potrebama dru{tva i pojedinaca u okviru namjena koje }e potpomo}i njihovo o~uvanje."

^lan 3.

U ~lanu 14. dodaju se st. 2., 3. i 4. koji glase:

"Za{t}eno dobro ba{tine ne mo`e izgubiti to svojstvo, niti biti brisano iz Registra za{t}enih dobara ba{tine.

Dobro ba{tine pod prethodnom za{titom koje u roku od 5 godina ne bude stavljeno pod za{titu, ne mo`e izgubiti to svojstvo, niti biti brisano iz Registra dobara ba{tine pod prethodnom za{titom.

Dobra koja neka lokalna zajednica smatra zna~ajnim, a nisu obuhva}ena ni jednim od navedenih sistema za{tite, mogu se dodatno {tititi kroz prostorno-plansku dokumentaciju op{tine ili Grada Sarajeva."

^lan 4.

U članku 15. dodaje se stav 2. koji glasi:

"Radi zaštite i očuvanja dobara baštine Kantonalni zavod je obavezan na saradnju sa Komisijom/Povjerenstvom za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, a u cilju:

- uspostavljanja centralnog državnog registra naslijeđa od značaja za Bosnu i Hercegovinu i sistema stalne komunikacije i razmjene informacija u oblasti zaštite kulturnog naslijeđa;
- jačanja svijesti o ulozi kulturnog naslijeđa u održivom razvoju i povratku izbjeglih lica;
- razvoja instrumenata za upravljanje naslijeđem;
- jačanja saradnje domaćih i međunarodnih institucija u oblasti zaštite kulturnog naslijeđa;
- realizacije principa otvorenog tržišta pri izradi projekata zaštite spomenika i sprječavanja monopola u tom segmentu koji onemogućavaju razvoj i uvođenje novih znanja na polju zaštite kulturnog naslijeđa."

Član 5.

U članku 16. iza stava 1. dodaje se stav 2. koji glasi:

"Ministar nadležan za poslove kulture donosi Pravilnik o postupku kategorizacije i utvrđivanju prijedloga odluke o proglašenju dobara zaštićenim."

Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.

Član 6.

U članku 18. dodaje se stav 3. koji glasi:

"Kantonalni zavod je obavezan da primjerak Odluke o proglašenju određenog nepokretnog dobra zaštićenim dostavi nadležnom zemljišnoknjižnom sudu i podnese zahtjev za upis ovog svojstva u zemljišnu knjigu."

Član 7.

U članku 20. dodaje se stav 2. koji glasi:

"Radnje iz prethodnog stava Kantonalni zavod vrši u saradnji sa Komisijom/Povjerenstvom za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, te sa institucijama prostornog planiranja, vlasnicima zaštićenih dobara i drugim zainteresovanim pravnim i fizičkim licima."

Član 8.

U članku 24. iza stava 2. dodaje se stav 3. koji glasi:

"I kada se radi o obnovi ili novoj izgradnji objekta izvan obuhvata zaštitnog pojasa, ali na područjima koja graniče sa obuhvatom zaštitnog pojasa, nadležni organ za odobravanje građenja obavezan je pribaviti stručno mišljenje na projekat obnove od Kantonalnog Zavoda."

Dosadašnji st. 3. i 4. postaju st. 4. i 5.

Član 9.

U članku 28. mijenja se stav 2. koji glasi:

Nalazač je dužan da pronađeno dobro baštine preda Muzeju Sarajeva uz pravo na odgovaranje u nagradu u skladu sa Pravilnikom o nagrađivanju nalazača dobara baštine koji donosi Vlada Kantona na prijedlog ministra nadležnog za poslove kulture.

Iza stava 2. dodaje se stav 3. koji glasi:

Nakon završetka postupka kategorizacije dobra koja budu razvrstana u I kategoriju, Muzej Sarajeva povjeriće na čuvanje Zemaljskom muzeju, a koja budu razvrstana u II i III kategoriju zadržat će u svom fondu."

Dosadašnji stav 3. postaje stav 4.

Član 10.

Član 38. i 39. brišu se.

Član 11.

U članku 48. iza alineje 5. dodaje se alineja 6. koja glasi:

"- Na zahtjev Komisije/Povjerenstva za čuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, dostavlja tražene podatke za Registar naslijeđa od značaja za Bosnu i Hercegovinu i izvode iz Registra dobara baštine i dobara baštine pod prethodnom zahtjevom."

Član 12.

U članku 56. riječi: "nadležno ministarstvo putem", brišu se, a riječi: "inspektora", zamjenjuje se riječju: "inspektor".

Član 13.

U članku 65. stav 1, brojevi i riječi: "1.000 do 10.000", zamjenjuju se brojevima i riječima: "1.500 do 15.000", a riječi: "imalac radnje", brišu se.

U stavu 2. brojevi i riječi: "200 do 2.000", zamjenjuju se brojevima i riječima: "300 do 3.000".

U stavu 3. brojevi i riječi: "100 do 1.000", zamjenjuju se brojevima i riječima: "150 do 1.500", a riječi: "pojedinaac", zamjenjuje se riječima: "fizičko lice".

Član 14.

U članku 66. stav 1, brojevi i riječi: "500 do 5.000", zamjenjuju se brojevima i riječima: "1.500 do 15.000", riječi: "imalac radnje", brišu se.

U stavu 2., brojevi i riječi: "100 do 1.000", zamjenjuju se brojevima i riječima: "300 do 3.000". U stavu 3., brojevi i riječi: "50 do 500", zamjenjuju se brojevima i riječima: "150 do 1.500", a riječi: "pojedinaac", zamjenjuje se riječima: "fizičko lice".

Član 15.

Iza članka 71. dodaje se član 71 a, koji glasi:

"Član 71 a

Međunarodne konvencije - Konvencija za zaštitu kulturnih dobara u slučaju oružanog sukoba (Hag, 1954. godine), Evropska konvencija o zaštiti arheološkog naslijeđa (London, 1969. godine), Konvencija o mjerama za zaštitu i sprječavanje nezakonitog uvoza, izvoza i prenosa svojine kulturnih dobara (Pariz, 1970. godine), Konvencija o zaštiti svjetske kulturne i prirodne baštine (Pariz, 1972. godine), Konvencija o zaštiti arhitektonskog naslijeđa Evrope (Granada 1985. godine), kao i konvencije i drugi međunarodni multilateralni i bilateralni ugovori kojima pristupi ili koje prihvati Bosna i Hercegovina nakon stupanja na snagu ovog zakona su nadređeni ovom zakonu i njihove odredbe svi subjekti zaštite su obavezni na odgovaranje i na primjenjivati.

U slučaju donošenja državnog zakona, njegove odredbe su nadređene odredbama ovog zakona i primjenjivat će se neposredno sve do usaglašenja odredbi ovog zakona sa odredbama državnog zakona."

Član 16.

Sve imenice upotrijebljene u ovom zakonu samo u muškom ili samo u ženskom rodu, odnose se na oba spola.

Član 17.

Ovlašćuje se Zakonodavno-pravna komisija Skupštine Kantona Sarajevo da utvrdi prečišćeni tekst Zakona o zaštiti kulturne baštine.

Član 18.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-01-31495/08
19. novembra 2008. godine
Sarajevo

Predsjedavajući
Skupštine Kantona Sarajevo
dr. **Denis Zvizdi**, s. r.